



Тааттатааңы кииннәммит библиотечной тиһик

Киин библиотека

1998 - 2008

Биңгі ветераннарбыт



Варвара Николаевна Чекурова

Ытық-Күөл с.

2008

Варвара Николаевна Чекурова

Ытых-Күөл с.
2008

ББК 78
Ч-37

Хомуйан онордо:
Колесова П.С.

Редактор:
Парфенова Е.В.

Компьютернай верстка
Данилов В.И.

Варвара Николаевна Чекурова. - Ытык-Күөл, 2008 с. - 24
с.

Хомууруннуука В.Н. Чекурова түүнан биир дойдулаахтарын, аймахтарын, чугас доботторун, биир идэлээхтэрин ахтыылара киирдилэр. Аабааччы киэн аранатыгар ананаар.

*Прокопьева Мария Петровна,
РФ цүцөлээх учуутала,
педагогический цлэ ветерана.*

Уус-Амма нэһилиэгин биир чафылхай ыччата



Варвара Николаевна 1936 сүллаахха тохсунны 18 күнүгэр төрөөбүтэ. Абата Ньукулай, ийэтэ Мааппа диэн этилэр. Бииргэ төрөөбүт убайа Уйбаан Чокуурал эдэр сааһыгар сэллик ыарыыттан өлбүтэ. Сүрдээх үчүгэй майгылаах, сыйтыры сымнаас уол этэ диииллэрэ. Абата Варя кыра сааһыгар өлбүтэ. Ийэтэ Мааппа кэлин 50-с сүллар сабаланыыларыгар Кычкин Миитэрээс диэн кишиихэ кэргэн тахсан бэйэ бэйэлэрин өйөнөн, туспа дыиэлэнэн, бу олохтон барыахтарыгар дылы бииргэ олорбуттара. Кириинньэн абатын "абаттан" атыннык ааттаабат этэ. Миитэрээс да наар "кыыһым" диирэ. Миитэрээс Мааппа диэн кыыстааðа. Ыарынах этэ, эдэр сааһыгар өлбүтэ. Варя ийэтэ элбэх саналаах, улахан куоластаах этэ. Мааппа бииргэ төрөөбүттэрэ Ытык Күөлгэ олорбут Эльберяковтар уонна Алексеевтар ийэлэрэ (Алексеева Нюта ийэтэ).

Варя Чымынаайы 4 кылаастаах, Чычымах 7 кылаастаах, Ытык-Күөл орто оскуолаларын бүтэрбитэ. 1956 сүллаахха "Труд" колхозка ньиирэй көрбүтэ, ыаннныксыттаабыта. Үлэтигэр олус бэриннилээбэ, чиэһинэйэ. 1959 сүллаахха сайын Уус-Амма сельскэй библиотекатыгар үлэлии киирбитэ. Бу үлэлиир сүлларыгар кулууп үлэтигэр быначчы көмөлөһөрө. "Кыайбаппын", "сатаабаппын" диэн ханаан да аккаастаабат этэ. Дённо, үөлээннэхтэригэр биир тэнник сыныаннаара. Кулупка танцы, маассабай ооннуу тэрийэрэ. Холкуостаах уолаттары вальска үөрэтэрэ. Татаринов Павел туһунан күлэ-күлэ кэпсиирэ: "Байбачыак урут танцыны абааны көрөрө, билигин үөрэнэн, ытамныйа-ытамныйа танцыта онор диэн көрдөһөр". Уолаттарга эдийийдии истинник сыныаннаара. Пьесаа нааа үчүгэйдик ооннуура. Кини үлэлиир кэмигэр Томпо оройуонугар хаста да "Лэкиэс" диэн пьесанан, концернан бара сүлдьбыбыптыт. Тэрийэр дьобурдааðа, нааа

үчүгэй майгылаа, муна-тэнэ суюх өрүү үөрэ сылдьар буолара. Сайынын окко бииргэ үлэлиир этибит. Кини атынан от мустарара. Атын бэйэтэ тутар, көлүйэр этэ. Соробор бугул онороро. Нэнилийк общественний олбор актыбынайдык кыттара. Тылын дьонно ылышнаар дьобурдаа.

Мин эдийийбинийн эт саастылар этэ. Бииргэ үескээбиттэрэ. Үчүгэйдик саныыр буолан кэлин да киирдэбинэ сылдьара. 1965 сylлаахха илин Сибиирдээби Культура институтугар үөрэнэ киирбитэ. 1969 сylлаахха үөрэбин бүтэрбитэ, үрдүк үөрэхтээх библиотекарь буолбута. Мянтай Верхоянскайга, онтон дойдтуугар 1973 сylтан 1986 сylга диэри оройоннаа, библиотекаа сэбиэдиссэйдээбитэ. Икки сyl Культура салаатын салайа сылдыбыта. Дъахталлар оройоннаа, сэбиэттэрин уонча сyl салайбыта. Культура профсоюзун оройоннаа, комитетын председателинэн уүннүк үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ.

Танаңыгар, аңыгар олус сэмэй этэ. Бэйэтин өре туппат этэ. Ол оннугар аймахтарыгар көмөлөхөрө.

Ханна да сырыттар Чымынаайылары "дойдум дьоно" диэн күндүтүк көрөрө. Кэлин быыбарга, араас агитацияа киирэрэ.

Дьонун көмүс унгуохтарын көтөхпутэ, куруук кэлэ-бара көрөрө. Мааппаны эдийийттэн атыннык ааттаабат этэ.

Аймахтара Демьян Васильевич Самыровтаах этилэр. Бэйэ бэйэлэрин үчүгэйдик санахаллара. Демьян Васильевич кэргэнэ өлбүтүн кэннэ Кондаковтары кытта энэрдэхэн олорбута. Онон Варя кэлин Кондаковтарга аймах курдук киирэрэ. Софьяны эдийий, Лизаны балтым диирэ.

Табунанова Параксовоя Егоровнаны кытта эн-мин дэхэллэрэ, табаарыстанахаллара. Төхө да тулаайах буоллар, суолун бэйэтэ солонон, үрдүк үөрэхтэнэн, дьон кэkkэтиинэн сylдьан бу олохтон чуумпутук барбыта. Утүө аата үөлээннэхтэригэр сырдык өйдөбүл буолан хаалбыта.



Сырдык санаалааба



көрсүбүппүт.

Оскуолаа үөрөнэ да сылдъан, кэлин колхозка бастың активистка, комсомол секретарынан үлэллээбитэ. Кэлин да олохxo активнай позициялаах туруу үләнит, бастың общественник буола улааппыта.

Оскуоланы бүтэрэн аймахпыт Прасковья Егоровна Табуанова сүбэтинэн уонна көмөтүнэн Улан Удээ библиотекарь үрдүк үөрэбэр үөрэммитэ. Баран-кэлэн иһэн куруутун биниэхэ хоноро, мин ийэбин таптаан "Эдьийим" диирэ, куруутун араас кэниилээх буолара. Миэстэ suoх да буоллааына атахтана утуйан, түүнү бына кэпсэтэрбит. Нанаа элбэх кэпсээннээх, чанкынаас санаалаах, чачыгыраччы күлэр этэ.

Үөрэбин бүтэрэн Ытык Күөлгэ библиотека сэбиэдиссэйинэн үлэтин саңалаабыта. Дьиэ suoх буолан хас да ый биниэхэ олорбута. Күтүөтүнэн Федот Семеновичтын ханык баҕарар темаба кэпсэтэллэрэ, күтүөтүн олус сөбүлүүр этэ. Үләнит буолан баран наада буоллар эрэ харчынан көмөлөһөрө.

Varvara хайа баҕарар үлэни кыайа-хото тутара, ылсыбыт дыялалтын тиһэбэр тиэрдэрэ. Кыыһым үләнит буолан, эдьийигэр куруутун сылдъара, эбиэттиирэ, сүбэ-ама ылара уонна нанаа убаастыыра. Варя даҕаны Дашаны "Кыыһым" динтэн атыннык ааттаабат этэ.

Эдьийбитин Варяны билигин нанаа suoхтуубут. Баара буоллар төһөлөөх элбэби, кэскиллээби дойдугун, дьонун туһугар оноруу, айыа-тутуу өбитэ буолуо?!

Эдъийбит туһунан



Варвара Николаевна мин кэргэмминэн, Алексеев Дмитрий Николаевичынан, эдъийбит этэ. Кини ийэтэ Мааппа, аյабыт ийэтэ, эбэбит Даайа, Аргунова Александра ийэтэ Маайа уонна Василий, Илларион Самыровтар диэн бииргэ төрөөбүттэр этэ. Дынинэн бииргэ төрөөбүттэр элбэхтэр эбит. Ону икки кыны Үтүк-Күөлгэ ыалга хамнааччытынан биэрбиттэр, ол инигэр биниги эбэбитин. Оттон сылтаан эбэбит Алексеева (Самырова) Дария Афанасьевна Самыров аймахтарга өстүйэр, уруурбаабат этэ.

Варвара Николаевна оскууоланы, эбэбит аахха олорон, Үтүк-Күөлгэ бутэрбитэ.

Мин Алексеевтарга 1960 сыллаахха кийит буолан кэлбитим. Эбэбиттэн сылтаан бары Самыровтар, Поповтар, ол инигэр Варвара Николаевна наар бишиэхэ сылдьар этилэр.

Варвара миигин хahan дафанаа ааппынан ыннырбат, наар "сангаас" диирэ. Кини нахаа уруумсах, уйаа дууналаах этэ. Бинигини бэйэтэ буолан уруургаабыта. Киниэхэ наар учүгэйи эрэ бааарара, куруук көмөлөхө, сүбэлий сылдьара. Мин оболорбун, сиэттэрбин олус сөбүлүүрэ. Ол ини хара маннайгыттан "эдъий Варя" аатырбыта. Онтон аймаа Попова Акулина Серафимовна (философской наука кандидата, Дьюкууский куорат олохтоою) "наар Чекурованы эрэ "эдъий" дийгит, мин да тэн суолталаах эдъийбин, онон Варвара "персональной эдъий" буоллун, мин "боростуой эдъий" буолуум" диэн күлэрэ.

Кыргыттарбын библиотекаа ылан быстах да кэмнэ үлэлэтэрэ. Библиотекаа үлэлииллэригэр сыйналарын этэрин, үөрэтэрин-мөөрүн ини "персональной" тохтоон, "хотун эдъий" аатын ылбыта. Ити кэмтэн ыла ол "хотун эдъий" аата уларыйбакка сылдьан өлбүтэ.

Оболорго нахаа сымнаастьк сыйынаннаара. Кинигэни таптырыга, харыстырыга үөрэтэрэ. Куруук кинигэ, сурунаал, ханыат кыбына сылдьара. Сиэттэрим кинигэни интэриэниргииллэрин көрдөбүнэ күлэн чачыгырата-чачыгырата,

мин туйахпын хатаар дьон буолуохтара диэн үерэрэ.

Биниги эдьийбит нахаа үөрүннээн, дьонно куруук үчүгэй эрэ өрүттэрин көрөр этэ. Сиэрдээх, кишилии киши ханан да, ханна да охтон, сүтэн-симэлийэн хаалбат диэн куруук этэрэ.

*Жараева Анна Даниловна,
Саха сирин киинэтийн ветерана,
Россия кинематографиятын бочуоттаах цлэхитэ*

Үтүө өйдөбүллээхпин



Варвара Николаевна Чекурова туунан абыйах тылы этиэхпин барабын. Кини Чымнаайыга төрөөбүтэ. 50-60-с о.д.к. дылларга ийэтэ, сүтүөр ажтынаан уонна ол ажтын кынынаан олорбуттара. Варвара Николаевна Ытык Күөлгэ үөрэнэн орто оскуоланы бүтэргите. Биниги кыра сырыттахпытына Чымнаайыга дөрүн-дөрүн кэлэн баараа, онно окко энгин, кулуултулэтигэр, "Бойобуой листок" танаарытыгар көмөлөхөр этэ. Ыччаты түмэр дьоёурдаах эбит этэ. Киэхэ волейбол оонньотор, кулуупка танцы, маассабай ооннуууну ытан эдэр ыччаттар сүрдээбин астыналлар этэ. Дьонго сүрдээх элэkkэй уонна кэпсэтийннээн этэ. Син эдэр кини сиэринэн тэбэнэттээх, сүрдээх күлүүк этэ. Сүтүөр ажтын, эдьийин бииргэ төрөөбүтүн курдук таптыыр, убаастыыр ажай этэ.



*Коркина Дария Гаврильевна,
РФ үбүн сулууспатын туйгунан.*

ЫЛЫННАРЫЛААХ ТЫЛЛААХ



Варвара Николаевна Чекурованы мин Райсовекка культура салаатын сэбиэдиссэйинэн үлэлиэбйттэн ыла билэбин уонна дъүөгэлии буолбуултуут. Дъүөгэм үлэтигэр олус бэриниилээх, туруоруммут соругун хайаан да толороро. Бэйэтин олоо олус чэпчэkitэ suoх этэ, ол курдук ыарынах инбэлиит эдьийин уонна кырдьаас иитиллибит аятын кытта олороро. Онтон үлэтэ үгүс кэлиини-барыны эрэйэрэ. Сүрүн үлэтин таынан актыбынай общественник пропагандист, лектор этэ. Дъиэтээби балааныньяата табыллыбат буолан көрдөнөн оройуоннаафы киин библиотекаа директорынан үлэлиир буолбута. Оройуоннаафы улахан дьон уонна обо библиотекалара биир дъиэбэ үлэлииллэрэ, үлэлииргэ кыараас буолан ордук обо библиотекатын үлэхиттэрэ эрэйдэнэллэрэ. Ол иinin оройуоннаафы культура салаатыгар (сэб. Бравин Д.Г.), оройуон салалтатыгар туруорсан, кинилэр көмөлөрүнэн, библиотеканы кииннээхиннэ кириинэн сибээстээн уонна культура министерствота бынаачы көмөтүнэн оройуоннаафы обо библиотекатыгар анаан 12x16 иэннээх ханаайыстыбаннай харчы суотугар дьиэ тутуллан 1977 с-ха үлэбэ киирбитэ. Онтон библиотека дъиэтэ эргэтийнэн, хас эмэ сыл устатыгар хаста да өрөмүөннэммитин үрдүнэн дьиэ сууллаары туарынан, списаниефа ыытыллыбытынан Культура Министерствотыгар, оройуоннаафы сэбиэккэ, культура оройуоннаафы салаатыгар туруорсан ханаайыстыбаннай харчы суотугар оройуоннаафы библиотека дъиэтэ тутуллан 1982 с-ха үлэбэ киирбитэ. Оччотообу культура салаатын сэбиэдиссэйэ Попов Н.Е. дьиэ тутуутугар бынаачы үлэлээбитэ. Библиотека дъиэтин бырайыагын онорооччулар сылаас туалета suoх онорбуттарын сөбүлээбэkkэ бэйэтэ бырайыак онорооччулары кытта кэпсэтэн сүбэлэтэн смета онорон туардаах. Библиотекаа барыта дъахталлар үлэлииллэр онон сылаас туалет хайаан да наада диэн туруорсубута уонна туттарбыта.

Дъүөгэм Варвара Николаевна бэйэтин билиитин-көрүүтүн үрдэтэргэ дъанына турал үлэлиирэ. Иллэн бириэмэлэннэр эрэ наар нууччалыы кинигэттэн, ханыаттан сахалыы тылбаастаан

конспект онорор идэлээбэ лекция аабарыгар наада дийн. Үонна командировкаа куоракка киирдэбинэ наар кинигэ атыылаан тахсара. Онон дьиэтигэр элбэх интэриэнинэй кинигэлэрдээх этэ.

Кини быынытынан ыраас дууналаах, айныгас дьонно наар утуенү эрэ бааарара.

*Голикова Екатерина Васильевна,
тыыл уонна цлэ ветерана.*

Дъүөгэм туунан истинник-иһирэхтик



Мин Варвара Николаевна Чекурованы кытта эдьийэ, райсовет үлэхитэ Табуанова Парасковья Егоровнаны кытта ыал олорон билсибитим. Оччолорго Варвара Николаевна Улан-Удээ библиотекарь идэтигэр үрдүк үөрэххэ үөрэнэр этэ, кэлэ-бара Парасковья Егоровналаахха сылдъар этэ. Кэлин эдьийигэр үөрэнэрбэр көмөлөспүтэ дийн улаханнык махтанар этэ. Бэйэтин туунан кэпсэммэт этэ. Абата эрдэ өлбүт. Ийэтэ иккистээн кэргэн тахсан баран өлбүтүн кэннэ, Варвара Николаевна маачаха афатын уонна кини кыынын бэйэтигэр олордубута. Үчүгэйдик көрөнхарайан иккиэннэрин унух туппута. Сайын Чымнаайыга аймахтарыгар Кондаковтарга баран оттохоро, сир астырыа.

Варвара Николаевна ыалдытымсах, боростуой кини этэ, дьиэтигэр тийдэххэ үөрэ-көтө көрсөрө. Үлэтигэр улахан бэриннилээх, тыла-өхө ылыннарылаах этэ. Обо уонна улахан дьон библиотекаларын туттарбыта. Общественнай үлэбэ эмиэ актыбынайдык кыттара. Ол курдук, дъахталлар сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлинэн, культура үлэхиттэрин профсоюнун бэрэссэдээтэлинэн уүнүнүк үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. 1974 сүллаахха дъахталлар VI съезтэригэр делегатынан талыллан кыттыны ылбыта. Ону таынан пропагандист, лектор быынытынан партия, правительство дъаһалын олоххо киллэриигэ, сырдатыга сыйламтата суюх үлэлээбитэ.

Бэйэтэ ону-маны мунньубат, элбэх мала-сала суюда, кинигэтэ, суртуута элбэх этэ. Хата ол оннугар аймахтарыгар көмөлөхөр этэ, сүрдээх айныгас этэ. Варвара Николаевна

дьоңуннаах олоюу олорон ааста, дьонугар-сэргэтигэр тугунан да сыналаммат элбэх туңаны онорбута.

*Захарова Мария Саввична,
СР культуратын туйгуна.*

Идэтигэр дынг чахчы бэриниилээх этэ



Киhi эдэр сылдъан, ахтыны сүдү кырдъаџас, барыны барытын биэс тарбах курдук билэр, сөптөөхтүк быhaарар дьон эрэ суруйалларын курдук саныыгын. Оттон Тааттатааџы библиотека төрүттэммитэ 70 сыла туолар күнүгэр тиййэн кэлэн олорон өйдөөтөххө, аны биһиги ветеран аатыран, кэннибитигэр хаалбыт сылларга сүрдээх элбэх киини кытта алтынан, бииргэ үлэлээн, кинилэр тустарынан кэлэр көлүөнэлэргэ өйдөбүл суруйан хааллаар эбээниенэстээх эбиппит.

Мин Ытык-Күөллээби библиотекаја 1980 сыллаахха үлэлии кэлбитим. Библиотеканы Варвара Николаевна Чекурова салайара. Бу сүрдээх кэрэ киhi туңунан бииргэ үлэлэббиттэргэ үтүө өйдөбүл хаалбыта. Кини дьону үлэбэ түмэ тардарынан, көбүлүүрунэн, ирдэбильлээбинэн күүстээбэ. Экономический анализ үөрэбэ да суюх буоллар, үлэтигэр барытын ааџан-суюттаан, тэрилтэ үбүн-харчытын ымпыгар-чымпыгар тийэ токоолонон билэн, туруорсан, быhaарсан инэрэ. Кини сана тутуллар библиотекатыгар иэниттэн таһааран төһө батарея ханна туруорулларыгар тийэ прорабтары кытта иэхсэрэ миигин сөхтөрөө. Варвара Николаевнаны кытта биһиги тиһэх сылларыгар, ыаллыы олорор буолан, чугас сыңыаннаах этибит. Мин кини олох араас өрүттэригэр туспа көрүүлээбин уонна бэйэтин санаатын ханан дааџаны "тыал хоту" уларыппатын, дьонню тугу эмэ туналааџы онордорбун дизэн ис сүрэббиттэн кыһаллан үлэлиириин убаастыы саныырым... Тус бэйэн үлэбээр эпшиэтинэстээх, сађалаабыккын барытын хаачыстыбалаахтык тиһэбээр тиэрдэр буолуу - бу Варвара Николаевна инэрбит үөрэбэ дии саныыбын.

80-с сүлларга библиотека колективыгар уруккуттан өр бииргэ үлэлээбит, үлэлэрин үнэр танара оностубут үтүөкэннээх дьоннор: Розалия Михайловна Егорова, Матрена Иудовна Чудинова бааллара. Кинилэр коллегалара: Мария Иннокентьевна Суздалова, Христина Николаевна Бочорукова, Вера Николаевна Готовцева, Агафья Петровна Кулаковская, Анна Яковлевна Маркова, Мотрена Николаевна Хатылаева уонна да атын бииргэ үлэлээбittэр библиотеканы республика ба биир бастыннар ахсааннарыгар танаарбыттара. Бу келүөнэ үлэбээ энкилэ суох бэринийлээхтэр, ханык да ыарахантан чафыйбакка, кынкыйдаммакка инники диэки кимэн иһэллэрэ кимиэхэ бабарар холобур буолуон сөптөөх.

Манык дьону кытта алтынан, үлэбэ иитиллэн биңиги - кэнники сүлларга анал үөрэх бүтэрэн кэлбит специалистар библиотека үлэтин салбаан кэлбиппйт.

*Большакова Альбина Дмитриевна,
ССРС культуратын туйгуга, ого библиотекатын сэбиэдиссэйэ*

Кини аата умнууллубат



Мин бастаан Варвара Николевна Чекурованы 1976 сүллаахха Хабаровской кыраайдыаа Биробиджан куоракка культурний-сырдатар училищены бутэрэн кэлэн үлэ көрдөхө культура управлениетын сэбиэдиссэйинэн үлэлии олордоуна көрбүтүм. Кини миигин Харбалаах библиотекатыгар үлэбэ ылбыта. Онно 2 сыл үлэлээбитим, Ытык-Күөлгэ, дъиэбэр көнөн кэлэн араас сирдэргэ үлэлээн баар, эмиэ үлэ көрдөхө Варвара Николаевна ба тийдим, ити кэмнэ Варвара Николаевна кииннэммит библиотечной система директорынан үлэлиир этэ. Оюо библиотекатын сэбиэдиссэйэ Розалия Михайловна Егорова атын үлэбэ көнөрүнэн сэбиэдиссэй миэстэтэ баар, онно киир диэтэ. Нахаа сохуйдум, куттанным. Уонна атын үлэ суох. Хайыхыный, "боруобалаан көрүөм" диэтим. Ити кэмтэн элбэх сүллар аастылар.

Варвара Николаевна сүрдээх ирдэ биллээх салайаачы

этэ. Элбэхтик нэшилийктэргэ командировкаа сылдьары ирдиирэ, миэстэтигэр тиййэн билсэн, көмөнү онорорбут.

Варвара Николаевна кадрдарын кытта утумнаах үлэни ыытара. Ол курдук мин үлэлий-үлэлий кэтэхтэн үрдүк үөрэбү бүтэrbитим. Директорбынаан элбэхтик республиканская муниъахтарга, семинардарга сылдьарбыт. Ол сабана библиотекалар икки ардыларыгар социалистической күрэхтэний ыытыллара. Күрэхтэний түмүгэр Тааттатааы библиотечной система куруук бастыннаар кэkkэлэригэр киirэрэ, оччобуна Варвара Николаевна нахаа үөрэрэ, астынара. Кини бастын үлэлээх библиотечной системы директора буолан куруук тыл этэрдээх, кэпсиирдээх буолара. Оччотооуга республиканская семинарды "выездной" диэн ааттаан араас сирдэргэ ыыталлара, иньэ гынан атын улуустар библиотекаларын үлэлэрин-хамнастарын көрөн-истэн, билэн кэлэрбит. Ол үлэбэ нахаа туналаах этэ. Гостиницаларга бииргэ түнэрбит, миигин "кыныам" диэн ынтыраа.

Варвара Николаевна кини бынытынан олус чиэхинэй, боростуй, судургу майгылаах этэ. Киэн билиилээх, ирдэбиллээх, баай опытаах салайааччыбыттан мин элбэххэ үөрэммитим, такайыллыбытим.

*Дьячковская Светлана Павловна,
ССРС культуратын түйгүн, озо библиотекатын цлэхитэ*

Диринг билиилээх, үрдүк көрдөбүллээх салайааччы этэ



Мин библиотекарь идэтин таларбар бастакы олугу уурбута 1980-с сыллардаахха Алексеевской (Таатта) оройонун кэлин кииннэммит библиотечной ситим директора Чекурова Варвара Николаевна. 1972 сыллаахха мин детсадка ньээньэнэн үлэлэббитим, онно передвижной библиотека үлэхитинэн талбыттара. Кинигэ бөөнү туттаран баран, бу кинигэлэр иһин эн эппиэттиигин, ким уларсыбытын, төннөрбүтүн бэлиэтээн ис диэн буолбута.

Улахан эппиэтинэскэ тиксибитим. Сурунар киниискэ биэрбитеттэригэр мин, дъэ, детсад үлэхиттэрэ уларсан баран сүтэрэн кэбихиэхтэрэ диэн сурун да сурун, сот да сот. Ый бүтэхигэр илдьэн барытын туттарабын, онно Варвара Николаевнаны аан-бастаан көрбүтүм. Сэргэх баџайы сирэйдээх-харахтаах, үөрбүт-көппүт эйэбэс баџайы киши үлэлии олорор этэ. Киниискэбин бу сырыйбар кини туппута, нахаа үөрбүтэ: "библиотекарь буолуох киши сылдьар әбиккин, барытын учуоттаабыккын, суруммуккун" - диэбитэ. Онтон өй ылан уонна бииргэ үөрэммит кыныым, эмиэ библиотекарь Захарова-Александрова Люция этэ. Аан бастаан Харбалаахха үлэлии барбытым, Варвара Николаевна: "Бастаан тыаџа үлэлээ, онтон Үтых-Күөлгэ миэстэ тафыстафына хайаан да үлэбэ ылышам", - диэбитэ. Онон Харбалаахтан библиотекарь быншытынан үлэбин сафалаабытым. 1975 сүлтан 1977 сүлга диэри үлэлээбитим. Варвара Николаевна киши быншытынан нахаа көнө, судургу майгылаах этэ, "дофоттор", хайа баџаар өдэр үлэхитин түгэнингэр сөп түбэхиннэрэн "кынышам" диэн тунаайан ыныар олус үчүгэй тыллардааџа. Боростуойдук таннара, ол урукку тийийммэт-түгээммэт олох үгэхэ буолуо дии саныбын. Мөбөр этэ, ол гынан баран дыннээхтик сыйнар кэмнэрбэр, онон олох өнүргээммэт этим. Мин туохха албааабыппын ырытан, бынааран биэрэр этэ. Отчуоту энкилэ суюх онорорго үөрэппитэ, уопсайынан, киниттэн сана үлэхит киши үөрэнэрэ үгүс этэ. Үлэхит, салайаачы быншытынан эттэххэ, үлэтигэр нахаа бэриниилээх, принципиальнай, сүрэхтээх-бэлэстээх этэ уонна үлэхиттэрриттэн оннугу да ирдиирэ. Оччолорго үрдүк үөрэхтээх библиотекарь кини эрэ этэ. Үлэхиттэрриттэн үрдүктүк туттарын, үлэхиттэрин намтата туттарын олох билбэтэбим, көрбөтөбүм. Тыла, этийтэ үлэтин, дыялатын кытта сөп түбэхэрэ. Биирдэ сана киирбит уборщица хайа эрэ бырааынныкка кэлэбүн диэбиппитигэр: "Ээ, ол мин үөрэбэ суюх киши үөрэхтээх дьону кытта хайдах сылдыяхпыный?" - диэбитин истэн: "Ханаң да үөрэбэ суюх, үөрэхтээх диэн дьону туората иликпин, аны кэлэн туоратар үнүүбүен?", - диэбитэ. Ити этийтэ адъас кырдык, ис сүрэбитеттэн этэ, кини этийтин атын дьон курдук тас эрэ дуйдаан санарбатын өйдүүбүн. Биирдэ Харбалаахха худругу кытта үнкүү ыытынан баран, хойутаан үлэбэр барбакка утуйан хаалбыппын. Директорым Харбалаахха кэлбит, миигин ыншыттара киши ыыппыт. Сааныары-сайын этэ. Мин ойон тураат кулуупка суурдүм. Тийбитим Варвара Николаевна тураг, "кытарчы буспут", аяафыттан "кутаа уот уннуурар": "Үлэбүн көрөөрү кэлбитим кулууп эргиччи хатааыннаах, бу үлэлиигин

дую, суюх дуу? - диэн". Мин буруйдаах киһи кулуубу аһан, үөһэ библиотекабытыгар табыстыбыт: "Докумуоннаргын көрдөр" - диэтэ. Мин кутталы кытта туох баар дневниктэрбин, отчууттарбын барытын оствуолга тэлгэтэн кәбистим. Киним көрөн истэбин аайы, сирэйэ-хараба сымнаан, күлэн "лыһыгыратан" кәбистэ, үөрдэ. Кини үөрбүтүттэн мин эмиэ үөрэн, чэпчээн ыыппыт үлэлэрбин кэпсээти. Барытын көрөн-истэн, сүбэлээн-амалаан барбыта. Директорым Чычымахтан Харбалаахха диэри сатын кэлбит этэ, ол аата филиалларын үлэтин бэрэбиэркэлий сылдъар эбит. Кини үлэниттэрин, дьону кытта сатаан кэпсэтэрэ, өйдүүрэ, анардас тыл этэрин истэргэ да астыга, ол курдук, доргуччу, киһиэхэ тийимтиэ, өйдөнүмтүө гына боростуой, киһи күннээби кэпсэтэр тылынан, хайдах биниги итини өйдөөбөтөхпүүй диэбит курдук сааылаан этэрэ. Ораторской искусствоны баһылаабыт лектор этэ. Оройунна библиотечной үлэ сайдарын туһугар нахаа далааныннаахтык, кадрдары иитэн-үөрэтэн танаарар сыаллаах-соруктаах үлэлээбитэ, эдэр ыччаты үөрэттэрбитэ. Кини 1969 сыллаахха Улан-Удэтээби культура институтун библиотечной отделениетын бүтэрбит эбит. Харбалаахха үлэлээн баран: "ханаан Ытык-Күөлгэ үлэлэтэбин", - диэбиппэр: "Өссө үлэлии түс, сотору библиотека централизованной буолуу, штат бөөтө көрүллүө, онно кэлиэн" - диэбитин истибэkkэ Чурапчыга баран 4 сыл үлэлээбитим. Биирдэ саас дъахталлар конференцияларыгар делегат буолан театрга тийбитим В.Н. Чекурова салайааччылаах Алексеевской оройун дъахталларын сэбиэтин делегаттара кэлбиттэр эбит. Варвара Николаевна миигин көрөөт: "Кыным тугу үлэлиигин?" - диэтэ. Библиотекарынан үлэлии сылдъарбын истэн нахаа үөрдэ: "идэбин бырахпатаххын, көрүнүн тобо мөлтөбөй, ыалдъабын дуу тугуй?" - диэн ыйытта. Мин: "Нахаа тымны кулууп инигэр үлэлиибин, сотору-сотору тымныиан ыалдъабын", - диэбиппэр, Ытык-Күөлгэ үлэлиэххин баарар буоллаахына кэл, миэстэ баар", - диэтэ. Онон, тутатына 1980 сыллаахха муус устар ыйга төннөн кэлбитим. Онтон ыла оройуннаабы оёо библиотекатыгар үлэлиибин. Ол сыл уу бөөтө кэлэн, ханааба ханааба буолбута, онно ыалдъа-ыалдъа, сана кэлээт да ыарыйдабым үү диэн, үлэлээн сордоно сырттахпына, арай аттыбар директорым саната дуорайда: "Хайа, бу, ыалдъа-ыалдъа ханааба ханаабын дуу, бар дьиэбэр, балыынаа хайаан да көрдөр" - диэн. Мин ким да билбэтэбэ буолуу дии санаабытим, Варвара Николаевна, хата, били бөөтө. Ол күн балыынаа киирэн, унунук эмтэнэн үтүөрбүтүм. Онон, маннык киһилии сыньяаннаах салайааччыга, Варвара

Николаевна Чекуроваң түбәһән үләһит буолбутум, үләләэбитим - миэнэ олојум биир үтүө кәмә эбит. Кини туһунан үтүө өйдөбулләрим үгүстәр, онтон бу соројо. Эдәр дыонно сүбә-тирәх буоларын мин холобур туттан, миигиттән сүбәләтәр дыонно билиибин кәччәммәппин. Харбалаахха үләлии сырыйтахпына Федосеева Клара Петровна сүбәләтәрә, бәйәм тугу үөрәммиппитеттән атастаһарым, билигин Федосеева К.П. Чөркөөххө үчүгэй үләләэх оскуола библиотекара, Мындааайыга үләлии сырыйтахпына сүбәләппит Құгдарова С.Р. Чурапчыга үрдүк үөрәхтәэх библиотекарь, Ытық-Қүелгэ үләлиир кәммәр Федосеева К.П. өссө биир кының ағала сылдыбыта, аатын умнан кәбисиппин, үләлиир диәбитә. Онон, Варвара Николаевна әлбәх ахсааннаах иитән танаарбыт кадрдарыттан биирдәстәрә буолан турал, кини үтүө санаатын, киини киңына иитәр, үләһит онорор бајатын оболорго, ыччаттарга кыафым иһинән тиәрдә сатаатым, аны ол бајатын бу үләһиттәр, оболор салғыахтара турдаға. Кини үтүө санаата, сыралаах үләтә таах хаалбат. Үтүө киңи мәссуәнә умнуллубат. Варвара Николаевна, хомойуох иһин, олохтон әрдә туораабыта, ахсынны 26 күнүгәр 1998 сырлаахха өлбүтә. Пенсияза тахсан баран архивка үләләэбитә. Бырааһыннықтарга кәлән библиотекатыгар ыалдыыттырыа, ыарыйдар дағаны библиотека 60 сырлаабы үбүлүөйүгәр сылдъан, нааа үчүгәйдик тыл эппитә. Улуунугар библиотечнай ситим сайдыытыгар, культура үләһиттәрин иитән-үөрәтән танаарыыга, улууска культура үләтигәр улахан кылаатын килләрсибит Таатта улуунун биир чафылхай кының Варвара Николаевна Чекурова туһунан киңи быңызытынан, үләһит быңызытынан кылгас сырдатым, ахтыым итинник.



*Кулаковская Агафья Петровна,
библиотечной цлэ ветерана.*

Махталынан ахтабын-саныбын



Мин Чекурова Варвара Николаевны 1964 сүлтан билэбин. Оройон анарын түмэр, Николаев Иван Васильевич председателлээх "Коммунизм" колхозка босхоломмут комсомольской тэрилтэ секретарынан үлэлиирэ.

Сана тэрилтэ эдэр "Коммунизм" колхоз Ус Амма нэхилиэктэрин түмэрэ. Чычымдаы, Чымнаайыны, сана тэриллэн эрэр Харбалаах бөхүөлэгийн культурний үлэнэн, библиотеканан (передвижканан), кулуубунай үлэнэн хабарбыт. Харбалаахха тух да суох, этэргэ дылы "тайба" этэ. Бастакы Харбалаах тууутун үлэхиттэрин кулуубунай, библиотечной үлэнэн хааччыйарбыт. Уксун сатыы сүлдъян аадааччылары агитбиригээдэнэн хабарбыт. Варвара Николаевна комсомольской тэрилтэ секретара, Чымнаайы кулуубун сэбиэдиссэйэ этэ.

Онтон Улан-Үдээ библиотечной институкка үөрэнэн, бастакы үрдүк үөрэхтээх библиотекарь буолан кэлэн районной библиотекаа сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ, оройон бары библиотекаларын салайбыта.

Анал үөрээ суох кинини оройонум библиотекатын үлэхиттэрэ Чудинова М.И., Чекурова М.Н. сэбиэдиссэйдэр, библиотекардар Егорова-Собакина Р.М., Сидорова Д.Т., Дмитриева Светлана (Уолба) сүблээн, көмөлөхөн библиотечной үөрэбү кэтэхтэн бүтэрбитим. 1957 сүлтан 1978 сүлга диэри пенсияа тахсыахпар дылы библиотекарынан үлэлээбитим.

Библиотечной үлэбитетин оройоннай библиотека үлэхиттэрэ бары (Чекурова М.И., Чудинова М.И. сэбиэдиссэйдэр, үлэхиттэр Собакина-Егорова Розалия Михайловна, Сидорова Д.Т., Родионова Ф.З., Бочорукова Х.М., Мурунова Д.Д. у.д.а. бэрэбиэркэлииллэрэ, көмөлөхөллөрө.

Семинар биэрэн, командировкаа тахсан көмөлөхөн, үөрэтэн үлэхит онорбуттарыгар махталым улахан. 1960 с. кэтэхтэн үөрэнэрбэр Розалын бииргэ үөрэммитим, миэхэ Роза көмөтө нахаа улахан этэ.

Варвара Николаевна - үлэбэр сүблээччи, үөрэтээччи, көмөлөхөөччү, саталлаах салайааччын этэ.

*Морхоева Анастасия Александровна,
СР культуратын үтцөллээх үлэхитэ, "Таатта" ханыат
редактора.*

Эдьиийим тэнэ күндүтүк саныыр дъүөгэм



Мин СГУ-ну 1975 с. бүтэрэн дойдубар кэлбитим. Ити сыл оройон комсомолецтара миигин ЫБСЛКС райкомун оскуолаларга секретарынан быыбардаабыттара. Варвара Николаевна Чекурованы ити сыл билсибитим. Дъүөгэм Мария Яковлева эдьиийигэр, райком үлэхитэ Екатерина Васильевна Голикова ба олороро. Оччолорго райком иккис секретарынан Прасковья Егоровна Табуанова үлэлиирэ. Кинилэр үхүөн бииргэ райком уопсайыгар икки хостоох квартира ба олорбуттара. Мин дъүөгэбэр сывлдьар этим. Онно сывлдан Варвара Николаевнаны кытта чугастык бодоруспутум. Прасковья Егоровналыны аймахтын этилэрэ. Үрдүк үөрэххэ үөрэнэрбэр харчынан көмөлөспүтэ дизн өрүү маxтанаар буолара.

Варвара Николаевна кин библиотека ба директордыыра. Киэн билиилээбэ-көрүүллээбэ, ураты толкуйдуур дьобурдаа ба, сайдаас майгылаа ба. Онон да буолуо хара маннайгыттан ыкса бодоруспуппут, эдьиий-балыс дэхэрбит. Кини Тааттаттан бастакы үрдүк үөрэхтээх библиотекарь этэ. Колхозка үлэлээн баран доруобуйатын туругунан уурайан кулуупка үлэлии сывлдьыбыт. Онтон үрдүк үөрэххэ баатын хоту библиотекарь идэтигэр үөрэнэ барбыт. Илин Сибирдээби культура институтун бүтэрбитэ Институкка бииргэ үөрэммит табаарыстарын, СР культуратын үтүөллээх үлэхиттэрэ, "Саха" НКИК режиссера Светлана Ильинаны, биллиилээх радиожурналист Николай Максимовы, Саха театрын директора, РФ, СР үтүөллээх артыына Анатолий Николаевы уод.а. киэн тутта кэпсээччи.

Үөрэбин бүтэрбит сывлыгар Верхоянскай оройонугар ананан үлэтин сабалаабыта. Чымынаайыга маачаха абата, бэйэтэ ааттырынан Миитэрээс уонна кини кыына олорбуттар. Дьиэлэрэ-уоттара табыллыбатын ини туроурсан Тааттатыгар көхөн кэлбитэ. Дьонун бэйэтигэр ылбыта. Варвара Николаевна

ийэтэ огдообо киhiхэ кэргэн тахсыбытын туhунан кэпсиирэ. Миитэрээни да, эдьийин да учүгэйдик көрбүтэ, көмүс унгуохтарын көтөхпүтэ. Олонньор киэн сиринэн сылдыбыт, билэрэ-көрөрө ол тэнэ, олоххо үөрэппитэ-такайбыта диэн истинник ахтара. Туора киини көрүү төhе да уустугун иин Варвара Николаевна ытык иёни төлөөбүтэ.

Варвара Николаевналын уоппускабытын бииргэ атаарап этибит. Биир сайын Чымынаайыга киирэ сылдыбытым. Урукку дьиэлэрэ баара. Ол ухаайбатын уонна дьиэтин аймахтарыгар бэлэхтээбитэ. Аймахтарыгар ахара бэриниилээжэ, кинилэр тустарыгар кыналлара, амарах сыныаннааба. Холобур, бираата Юрий Демьянович Самыров оболоругар анаан страховкаа киирбитэ. 50 сааныгар стенка фондатын бэлэхтээбиттэрин кинилэргэ биэрбитэ.

1984 с. Сестрорецкай куорат курордугар сынньаммыппыт. Бу курорт Ленинград таңыгар баара. Эбиэkkэ диэри эмтэнэрбит, эбиэттэн киёхэ электричканан аяннаан Ленинградка киирербит, музейдары кэрийэрбит. Эрмитаңы көрөүн сөбулүүрэ. Хартынаны хас да өртүнэн көрөр буолара. Арый чугаңыра, арыт ыраатара, арыт ойошоуттан көрөрө. Кистээбэkkэ эттэххэ мин сүрэбэлдьээн да ыларым. Варвара Николаевна искусствоа чугаңын, кэрэни кэрэхсириин чорботон бэлиэтиибин. 1985 с. Краснодарской кыраай Туапсе куоратыгар сынньаммыппыт. Төннөн инэн Ленинградка сылдыбыыпты. Салтыков-Щедрин аатынан библиотекаа сырыйтыбыт. Бииги ханык эрэ отделга киирээри гыммыппытыгар киллэрбэтилэр. Варвара Николаевна директоры ыныттаран кэпсэппитэ, ол түмүгэр биниэхэ кини сыныарбыттара. Онон Сэбиэскэй Сойууска иккис улахан библиотеканы сялайыахпытыгар дылы кэрийбиппит. Кини библиотекарь буолан интириэниргиирэ, ыйыталанаа үгүс буоллаа. 1986 с. Арменияда туристической путевканан алта куорат устун күүлэйдээбиппит. Сүрдээбин хайдаан ажай кэлбиппит. Онтон ыла армяннары көрдөхпүнэ наар кэпсэтэр идэлэммитим. Сылдыбыт куораттарбын кэпсиибин, номохко киирбит Аарат хайаны сөбөбүн-махтайбын, армян норуот үлэнитин уонна хаачыстыбалаах атах тананын онорорун хайгыбын. Ол аайы дьонум сирэйдин-харахтын сырдаан үөрэллэр, дойдуларынан киэн туттуулара күүhүрэргэ дылы буолар. Тымныы кыныннаах Саха сириттэн күннээх Арменияда сылдыбыттара буолуу диэн түнээн да баттаппатахтара буолуо.

Ханна да сырыйтарбыт бастаан библиотекаа тийээччибит. Ол Варвара Николаевна дъянала. Библиотека - билии-көрүү кинэ. Мантан элбэх информациины ылааын диэн

үөрээтэр буолара. Ол иниң кини үөрэбинэн ханна да тиййдэрбин үлэбин библиотекаттан саңалыбын. Библиотекардыры кытта уопсай тылы дөбөннүк булара, дуонуяа кэпсэтэрэ, ол тухары үлэтин уоппутун атастанаара. Библиотекардар бэйэ бэйэбитин өйөнсөбүт диэн кини кэпсээччи. Мин ханаатчыт буолан туран биир идэлэххэтийн тустарынан эмиэ кини курдук киэн тутта этэр быраалтаахпын.

Варвара Николаевна ханаайыстыбаннай өйдөөх салайааччы этэ. Кийин библиотеканы ханаайыстыбаннай нымманан туттарбыта. Оччолорго райфинна дьүүгээтэ Дария Гаврильевна Коркина үлэлиирэ. Кини өнөтүн-көмөтүн үтүө тылынан ахтара. Соёруу баран иһэн араана 1984 с. Үп Министригэр ити библиотека тутуутун болпуруоңугар приемна киирэ сылдыбыппыт. Саха кинитэ мин Эйийгин кытта кэпсэппэппин, райфин сэбиэдиссэйин кытта эрэ бынаарсар кыахтаахпын диэн кыныра-кыныра эппитигэр дьүүгэм барахсан сөптөөхтүк хардарбыта. Саха салайааччыларыгар итинник көстүү баар буолааччы.

60 сааын туолаары сылдъан улаханнык ыалдыбыта. Хирург куоракка онкологической диспансерга ыыппыта. Ол сайын диспансер өрөмүөнгө барбытынан кинини медкииннэ ыыппыттара. Эппэрээссийэни тулуйар баатттан сэттис этээскэ тахсар уонна түүхэр дьарыктаммыта. Уопсайынан, кытаанах санаалааба, тuluурдааба. Кини миэхэ: "Мин өлөрбүттэн куттаммапын, библиотекары албыннаабаккын, диагносцын медицинскэй кинигэттэн булбутум, үйэбин унатаары эппэрээссийэбэ сөбүлэспитим", - диэн эппитэ. Мин дьиэтигэр унуннук сытан эрэйдэнэрэ буолуо дии санырым, арааын толкуйдуурum. Балынаа бара сылдъан көрсүбүтүм, ол түүн олохтон бараахтаабыта. Дылбата чэпчэки өлүүнү бэлэхтээбитэ кини дьоло диэн этиэхпин баараабын.

Варвара Николаевна суюбаын курдук ыраас олооу олорон ааспыта. Улуус историятыгар бастакы үрдүк үөрэхтээх библиотекарь бынытынан хаалыаа, библиотека баарын тухары кини аата ааттана туроорба. Оттон тус бэйэм дылбабар маҳтанабын кини кэрэмэнин, дьүүгэ истинин, эдьий үтүөтүн билиннэрбитин ини. Миигин үгүскэ үөрэппитэ. Билигин редакторды олорон кини үөрэбин тунаанабын. Варвара Николаевнаны кытта инирэхтик кэпсэтэрбин, санаа атастанаарбын суюхтуубун, ахтабын...

*Слепцова Лариса Петровна,
муниципальной архивы п сэбиэдиссэйэ.*

Дъаныардаах үлэхит



Мин улуус государственай архыбыг гар 1992 сүл кулун тутар ыйтан үлэлиибин. Ити кэмнэ улууска өр сүлларга библиотека ба, культура салаатыгар салайааччынан үлэлээбит үлэ ветерана Чекурова Варвара Николаевна культура отделыттан тохтоон архыпка үлэлий кэлбите. Сонно тута бэйэтэ оччолорго улуус баылыга Г.М. Артемьевы кытта кэпсэтэн архыпка специалист штатын көрдөрбүтэ. Мин уруккута архып ханна баарын да билбэтихи улуус архыбын сэбиэдиссэйинэн анаммытым. Ханнык баараар сана үлэлээн эрэр специалиска кини аттыгар сүбэлиир, ёйүүр аба табаарыс баар үлэбэ улахан көмөлөөх буолааччы. Улууска ытыктанар ветераннаар Андросов Е.Д., Чекурова В.Н. миигин архып үлэтигэр сыньярабыт, тус бэйэм олохпор дааны элбээд сүбэлээбит-амалаабыт дьоннорбунаан аађабын.

Варвара Николаевна библиотека үөрэхтээх специалист быннытынан, кумаабыны, докумуону кытта үлэлииргэ, уурууга-харайыга, онорууга үөрүйэх буолан хара маннайгыттан миигин куруутун сүбэлиир, үөрэтэр этэ. Кини курдук сүрэхтээх, үлэбэ ис дуунатыттан бэринийлээх кини араана абыяах буолуо. Үлэ чаанын кэнниттэн хаалан хайаан да былааннаабытын онорон тэйээччи. Кини бынччы илиитинэн бэрээдэктэнэн тигиллибит, билигин үлэлэрэ тохтообут "Таатта", "Сайды" совхозтар, улуус үөрэбин салаатын, "Таатта" ханыат редакциятын, Орто-Амма, Дьүөлэй нэнилиэктэрин Сэбиэттэрин у.д.а. тэрилтэлэр докумуоннара, бэйэтэ этэриний "чеканнайдык" ононуллан архыпка хараллан сыйталлар. Докумуоннары Дэбдиргэбэ, Харбалаахха командировка ба сылдъян, бэйэтэ наардан, тиэйсэн сылдьыбыта. Ханна да буоллун командировка ба, үлэтигэр нэнилиэктэр, тэрилтэлэр специалистарын докумуону хайдах онорорго уонна харайарга куруутун үөрэтэ, кэпсии-ипсии сылдъааччы. Кини хайгырын төрүт сөбулээбэйт буолааччы. Докумуону онорор үлэтин таынан бэйэтэ тус бајатынан архып кабинеттарын кэнэтийгэ, тупсарыыга үлэлээбитэ. Көрүдүөрү быстаран хос онорбута,

кабинеттар үрдүлэрин бүрүйтэрбитэ. Мин күннээби үлэбэр куруутун күүс-көмөбуолара, тугу эрэ тупсарбыта, көннөрүбүтэ баар буолааччы. Хас биирдии илиис кумаабыга харыстабыллаахтык сыйыланнаара, "бу история", - диирэ.

Киhi бынытынан мас хайдыбытын курдук олус көнө, судургу, чиэнинэй, үөруннээн, сырдык, ыраас киhi. Араас көрүдьүестээби этэ-этэ, кэпсии-кэпсии чачыгырааччы күлэ олороро бу баарга дылы. "Эйигин ийэн учугэйдик ииппит, ийэ өбөо онорбутун обо син биир ийэтигэр оччону ситэн онорбот", - диир буолааччы. Атыылаара кинигэ, олус элбэх хаңыакка, сурунаалга суртуулаах буолааччы. Бииргэ үлэллэбит библиотекатын үлэһиттэрин, аймахтарын Алексеевтары, Самыровтары, Чымынаайыга Кондаковтары, дъүөгэлэрин Д.Г. Коркинаны, А.А. Морхоеваны, К.Н. Иванованы олус күндүтүк ахтан-санаан ааһааччы.

Наставникпын, аба табаарыспын Варвара Николаевнаны үлэбэ-хамнаска уонна киhi бынытынан үтүө холобур, өйдөбул бынытынан куруутун өйдүү-саныы сылдыябым.





Дъүгэтинээн Дария Гаврильевна Коркиналын.



Анна Яковлевна үбүлүөйүгэр.



Түнүлдүмкіншіл жаралығы
семинар бойшоттасағы
1984 ж. с. Отың-Дәлі



Оройуон дъахталларын конференцията.

Иниээбүтэ:

| | |
|--|----|
| Ахтылар | |
| Прокопьева М.П. Уус-Амма нэхилиэгин биир чадылхай ыччата | 3 |
| Аргунова А.Д. Сырдык санаалаа | 5 |
| Алексеева П.А. Эдиййбит туунан | 6 |
| Жараева А.Д. Үтүө өйдөбүллээхпин | 7 |
| Коркина Д.Г. Ылыннарылаах түллаах | |
| Голикова Е.В. Дъүөгэм туунан истинник-иширэхтик | 9 |
| Захарова М.С. Идэтигэр дынг-чахчы бэриниилээх этэ | 10 |
| Большакова А.Д. Кини аата умнуулубат | 11 |
| Дьячковская С.П. Дириң билиилээх, үрдүк көрдөбүллээх салайааччы | 12 |
| Кулаковская А.П. Махталынан ахтабын, саныбын | 16 |
| Морхоева А.А. Эдийийим тэнэ күндүтүк саныыр дъүөгэм | 17 |
| Слепцова Л.П. Дыаныардаах үлэһит | 20 |
| Хаартыскалар | 22 |

Подписано в печать 2.12.2008. Тираж 1 экз.

Отпечатано в ЦОД центральной улусной библиотеки.